

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Africa									
*Algeria, Sétif	1.2	3.0	0.2	0.2	0.3	0.2	-	118	119
*Algeria, Batna	2.3	3.8	0.2	-	0.2	0.2	-	149	149
*Kenya, Nairobi	1.4	0.2	0.5	0.5	0.8	0.0	0.1	101	111
Seychelles	4.6	0.9	-	-	0.4	-	-	11	12
*South Africa, Eastern Cape	0.5	0.1	0.1	-	0.4	0.1	-	17	18
*Uganda, Kyadondo County	1.5	0.2	0.2	0.1	0.9	0.0	0.1	53	77
*Zimbabwe, Harare: African	4.1	1.4	0.4	0.1	1.8	0.5	0.1	88	88
Central and South America									
Argentina, Chaco	5.8	-	0.3	0.3	2.2	0.0	-	199	214
Argentina, Entre Ríos Province	12.4	40.2	0.6	0.6	4.0	0.0	0.1	1356	1361
Argentina, Córdoba	4.8	11.3	0.3	0.2	2.6	0.3	0.1	731	743
Argentina, Mendoza	5.4	13.6	0.2	0.2	3.0	0.2	0.3	1154	1160
Argentina, Tierra del Fuego	2.9	7.3	0.2	0.3	3.7	-	-	35	35
Brazil, Aracaju	23.7	97.1	0.9	-	4.0	0.4	-	1319	1321
Brazil, Curitiba	8.9	27.2	0.3	0.2	5.5	0.1	0.1	1393	1418
Brazil, Florianópolis	44.4	187.4	2.2	0.7	13.0	0.1	0.5	1471	1476
*Brazil, Goiânia	38.7	143.1	0.5	0.3	5.0	0.3	0.4	5010	5017
Brazil, Jaú	31.1	124.6	0.2	0.6	6.3	0.3	0.4	633	634
Brazil, Poços de Caldas	39.8	86.1	0.7	1.2	5.4	0.5	-	461	462
*Chile, Region of Antofagasta	19.8	44.9	0.6	1.0	2.0	-	0.4	536	540
Chile, Bío Bío Province	5.0	8.5	-	0.1	2.5	-	0.1	203	204
Chile, Concepción	8.6	14.5	0.5	0.2	2.9	0.1	-	424	430
*Chile, Valdivia	5.0	10.8	0.5	0.1	2.8	0.1	-	235	235
Colombia, Cali	0.2	-	0.3	-	2.9	0.2	0.1	185	185
Colombia, Bucaramanga	13.5	0.5	0.5	0.2	2.4	0.1	0.3	440	454
*Colombia, Manizales	5.9	-	0.3	-	2.6	0.3	-	97	103
Colombia, Pasto	7.4	22.0	0.6	0.4	3.0	-	0.4	310	311
Costa Rica	11.4	37.4	0.3	0.1	2.3	0.2	0.1	4492	4791
Ecuador, Cuenca	6.4	19.9	0.2	0.2	3.5	0.1	-	321	325
Ecuador, Guayaquil	3.7	17.8	0.2	0.1	1.4	0.1	0.1	1248	1257
*Ecuador, Loja	3.8	28.2	-	-	3.5	-	-	96	96
*Ecuador, Manabí	3.8	13.4	0.3	0.1	0.9	0.1	-	599	608
Ecuador, Quito	7.5	27.6	0.2	0.2	3.6	0.1	0.1	1367	1368
*France, Martinique	-	-	0.3	-	2.3	0.2	-	42	45
*French Guiana	8.9	0.4	0.4	-	3.9	0.2	0.4	54	66
*Jamaica, Kingston and St Andrew	1.9	4.4	0.2	0.1	0.6	0.4	-	89	89
*Peru, Lima	6.9	20.0	0.7	0.1	2.7	0.2	0.1	3889	4003
USA, Puerto Rico	-	0.0	0.3	-	2.3	0.4	-	408	420
Uruguay	12.3	34.1	0.5	0.2	4.5	0.1	0.0	6441	6529
North America									
*Canada, Alberta	-	-	0.7	-	11.2	0.3	-	1588	1590
Canada, British Columbia	1.9	1.5	0.4	0.0	13.1	0.3	-	3461	3535
Canada, Manitoba	27.1	87.6	0.9	0.1	9.1	0.4	-	6541	6569
*Canada, New Brunswick	-	-	0.7	-	12.3	0.2	-	439	440
*Canada, Newfoundland and Labrador	-	-	0.8	-	10.3	0.2	-	258	259
*Canada, Northwest Territories	-	-	1.0	-	2.6	-	-	5	5
*Canada, Nova Scotia	-	0.1	0.7	-	16.0	0.3	-	693	696
*Canada, Nunavut	-	-	-	-	1.8	-	-	1	1
*Canada, Ontario	-	0.1	0.0	-	10.2	0.1	-	5373	6841
*Canada, Prince Edward Island	-	0.2	0.1	-	15.5	0.6	-	100	100
Canada, Saskatchewan	34.6	105.7	0.8	0.2	8.5	0.2	0.0	7371	7406
*Canada, Yukon	-	-	-	-	8.0	-	-	9	9
USA	-	0.0	0.8	-	15.3	0.3	-	189272	191164
USA: White	-	0.0	0.9	-	17.3	0.3	-	178759	180571
USA: Black	-	0.0	0.3	-	0.6	0.6	-	1719	1755
USA, NPCR	-	0.0	0.8	-	15.2	0.3	-	178010	179846
USA, NPCR: White	-	0.0	0.9	-	17.1	0.3	-	168067	169827
USA, NPCR: Black	-	0.0	0.3	-	0.6	0.6	-	1682	1718
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	-	0.0	0.3	-	0.8	0.3	-	613	621
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	-	0.1	0.3	-	2.3	0.1	-	264	270
USA, SEER (18 registries)	-	0.0	1.0	-	16.8	0.4	-	55533	55792
*USA, SEER (18 registries): White	-	0.0	1.0	-	19.8	0.3	-	51829	52073
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	-	0.0	1.1	-	23.3	0.3	-	50432	50663
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	-	0.0	0.5	-	2.9	0.3	-	1397	1410
*USA, SEER (18 registries): Black	-	0.0	0.3	-	0.7	0.7	-	482	487
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	-	0.0	0.3	-	1.0	0.3	-	452	459
USA, SEER (9 registries)	-	0.0	1.0	-	17.9	0.4	-	20125	20200
*USA, SEER (9 registries): White	-	0.0	1.1	-	21.7	0.4	-	19161	19229
*USA, SEER (9 registries): Black	-	0.0	0.3	-	0.7	0.7	-	161	162
USA, Alabama	-	0.1	0.7	-	17.8	0.3	-	3363	3417
USA, Alabama: White	-	0.1	0.8	-	22.6	0.2	-	3290	3341
USA, Alabama: Black	-	-	0.3	-	0.6	0.6	-	48	49
USA, Alaska	-	0.0	0.7	-	9.0	0.2	-	233	237
USA, Alaska: Alaska Natives	-	-	0.6	-	2.7	-	-	10	10
USA, Arizona	-	0.0	0.6	-	12.7	0.2	-	3327	3418
USA, Arizona: White	-	0.0	0.7	-	13.0	0.2	-	3092	3181
USA, Arizona: Black	-	-	0.4	-	0.3	0.1	-	7	8
USA, Arizona: American Indian	-	-	0.6	-	1.6	-	-	16	16
USA, Arkansas	-	0.1	0.6	-	13.4	0.3	-	1629	1640
USA, Arkansas: White	-	0.1	0.7	-	14.6	0.3	-	1540	1551
USA, Arkansas: Black	-	-	-	-	0.6	0.7	-	15	15

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)									
USA, California	-	0.0	1.0	-	16.3	0.4	-	23011	23119
USA, California: White	-	0.0	1.1	-	18.8	0.3	-	20695	20798
USA, California: Black	-	0.0	0.4	-	0.8	0.8	-	149	150
USA, California: American Indian	-	-	0.2	-	1.9	0.1	-	38	39
USA, California, Los Angeles County	-	0.0	1.1	-	10.9	0.4	-	4060	4076
*USA, California, Los Angeles County: White	-	0.0	1.3	-	13.9	0.3	-	3696	3710
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	-	0.0	1.7	-	22.9	0.4	-	3388	3399
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	-	0.0	0.5	-	2.4	0.3	-	308	311
*USA, California, Los Angeles County: Black	-	-	0.4	-	0.8	0.9	-	60	60
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	-	0.0	0.0	-	0.7	0.2	-	15	16
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	-	-	0.3	-	0.4	0.3	-	11	11
*USA, California, Los Angeles County: Korean	-	-	0.3	-	1.0	0.1	-	12	12
USA, California, San Francisco Bay Area	-	0.0	1.0	-	17.9	0.5	-	3207	3210
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	-	0.0	1.4	-	25.6	0.4	-	3032	3034
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	-	0.0	1.4	-	30.8	0.4	-	2938	2940
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	-	-	1.0	-	3.5	0.5	-	94	94
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	-	-	0.4	-	0.5	0.8	-	23	23
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	-	-	0.3	-	0.8	0.2	-	25	25
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	-	-	0.4	-	0.7	0.4	-	12	12
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	-	-	-	-	0.5	-	-	1	1
USA, Colorado	-	0.0	0.9	-	17.0	0.4	-	3212	3241
USA, Colorado: White	-	0.0	0.9	-	18.3	0.4	-	3184	3213
USA, Colorado: Black	-	-	0.1	-	0.4	0.9	-	10	10
USA, Connecticut	-	0.0	0.8	-	16.6	0.4	-	2532	2536
*USA, Connecticut: White	-	0.0	0.8	-	17.6	0.4	-	2388	2392
*USA, Connecticut: Black	-	-	0.3	-	1.1	0.7	-	21	21
USA, Delaware	-	0.0	1.3	-	22.0	0.6	-	847	849
USA, Delaware: White	-	0.0	1.5	-	26.8	0.6	-	827	829
USA, Delaware: Black	-	-	0.2	-	0.5	1.2	-	10	10
USA, Florida	-	0.0	0.9	-	14.9	0.3	-	13752	14010
USA, Florida: White	-	0.0	0.9	-	16.8	0.2	-	13268	13524
USA, Florida: Black	-	-	0.2	-	0.7	0.4	-	111	113
USA, Georgia	-	0.0	0.8	-	18.9	0.3	-	6267	6290
USA, Georgia: White	-	0.0	1.0	-	25.1	0.3	-	6036	6056
USA, Georgia: Black	-	-	0.3	-	0.7	0.5	-	107	109
USA, Georgia, Atlanta	-	0.0	0.9	-	20.6	0.5	-	2082	2089
*USA, Georgia, Atlanta: White	-	0.0	1.1	-	32.2	0.4	-	1982	1988
*USA, Georgia, Atlanta: Black	-	-	0.3	-	0.8	0.6	-	54	54
USA, Idaho	-	0.0	0.7	-	19.8	0.3	-	1183	1193
USA, Illinois	-	0.0	0.7	-	13.7	0.4	-	6778	6804
USA, Illinois: White	-	0.0	0.7	-	15.4	0.3	-	6320	6344
USA, Illinois: Black	-	0.0	0.5	-	0.4	0.8	-	91	92
USA, Indiana	-	0.0	0.8	-	13.5	0.4	-	3472	3489
USA, Indiana: White	-	0.1	0.8	-	13.6	0.3	-	3212	3228
USA, Indiana: Black	-	-	0.2	-	0.7	1.0	-	30	30
USA, Iowa	-	0.1	0.8	-	17.5	0.4	-	2246	2257
USA, Kentucky	-	0.0	0.9	-	18.6	0.3	-	3197	3217
USA, Louisiana	-	0.0	0.9	-	12.9	0.4	-	2280	2286
USA, Louisiana: White	-	0.1	1.1	-	17.6	0.4	-	2206	2212
USA, Louisiana: Black	-	-	0.3	-	0.7	0.6	-	61	61
USA, Louisiana, New Orleans	-	-	0.4	-	10.5	0.5	-	322	323
*USA, Louisiana, New Orleans: White	-	-	0.5	-	16.1	0.4	-	303	304
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	-	-	0.1	-	1.0	0.6	-	15	15
USA, Maine	-	0.0	0.9	-	16.9	0.3	-	1053	1060
USA, Maryland	-	0.0	0.8	-	16.2	0.3	-	3570	3654
USA, Maryland: White	-	0.0	1.0	-	22.3	0.2	-	3399	3478
USA, Maryland: Black	-	-	0.3	-	0.6	0.5	-	66	70
USA, Massachusetts	-	-	1.0	-	16.3	0.4	-	4455	4474
USA, Massachusetts: White	-	-	1.0	-	16.6	0.4	-	4102	4121
USA, Massachusetts: Black	-	-	0.3	-	0.6	0.5	-	18	18
USA, Michigan	-	0.0	0.9	-	14.5	0.4	-	5951	6044
USA, Michigan: White	-	0.0	1.0	-	15.9	0.3	-	5586	5675
USA, Michigan: Black	-	-	0.3	-	0.6	0.8	-	64	68
USA, Michigan, Detroit	-	0.0	1.1	-	12.4	0.5	-	1999	2008
*USA, Michigan, Detroit: White	-	0.0	1.3	-	15.8	0.4	-	1914	1922
*USA, Michigan, Detroit: Black	-	0.1	0.3	-	0.5	0.8	-	42	43
USA, Minnesota	-	0.0	1.2	-	19.4	0.4	-	4176	4191
USA, Mississippi	-	0.0	0.7	-	14.5	0.3	-	1628	1639
USA, Missouri	-	0.0	0.7	-	14.4	0.2	-	3463	3506
USA, Missouri: White	-	0.0	0.7	-	15.7	0.1	-	3375	3416
USA, Missouri: Black	-	-	0.5	-	0.6	0.5	-	29	31
USA, Montana	-	0.1	0.9	-	17.5	0.3	-	773	778
USA, Nebraska	-	0.1	0.9	-	14.0	0.3	-	1017	1025
USA, Nebraska: White	-	0.1	0.9	-	13.4	0.3	-	919	927
USA, Nebraska: Black	-	-	-	-	0.6	0.4	-	2	2
USA, Nevada	-	0.0	0.7	-	10.4	0.3	-	1162	1181
USA, Nevada: White	-	0.0	0.8	-	11.4	0.3	-	1076	1095
USA, Nevada: Black	-	-	-	-	0.8	0.5	-	8	8
USA, New Hampshire	-	0.1	0.9	-	18.8	0.3	-	1072	1077
USA, New Jersey	-	0.0	0.9	-	16.5	0.4	-	5933	5970
USA, New Jersey: White	-	0.0	0.9	-	19.5	0.4	-	5633	5668
USA, New Jersey: Black	-	0.1	0.4	-	0.5	0.9	-	64	65
USA, New Mexico	-	0.0	0.8	-	14.3	0.4	-	1215	1232
*USA, New Mexico: White	-	0.0	0.7	-	15.1	0.4	-	1140	1156
*USA, New Mexico: Hispanic White	-	-	0.5	-	3.2	0.5	-	107	110
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	-	0.0	0.9	-	23.0	0.2	-	1033	1046

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)									
USA, New York State	-	0.0	0.8	-	13.7	0.4	-	10807	10855
USA, New York State: White	-	0.0	0.9	-	16.7	0.4	-	10268	10313
USA, New York State: Black	-	0.0	0.4	-	0.7	0.7	-	168	169
USA, North Carolina	-	0.0	0.8	-	17.6	0.3	-	6445	6494
USA, North Carolina: White	-	0.0	0.9	-	21.9	0.2	-	6306	6352
USA, North Carolina: Black	-	-	0.3	-	0.7	0.5	-	84	87
USA, North Dakota	-	-	1.0	-	15.7	0.2	-	435	436
USA, Ohio	-	0.0	0.7	-	14.4	0.4	-	6825	6931
USA, Ohio: White	-	0.0	0.7	-	15.0	0.3	-	6292	6396
USA, Ohio: Black	-	-	0.3	-	0.5	0.6	-	57	57
USA, Oklahoma	-	0.4	0.8	-	12.6	0.4	-	1996	2039
USA, Oklahoma: White	-	0.4	0.8	-	13.6	0.3	-	1839	1879
USA, Oklahoma: Black	-	0.2	0.5	-	1.2	0.4	-	17	18
USA, Oregon	-	0.0	0.6	-	19.0	0.2	-	2954	3009
USA, Oregon: White	-	0.0	0.6	-	19.8	0.2	-	2872	2927
USA, Oregon: Black	-	-	0.9	-	1.3	0.7	-	7	7
USA, Pennsylvania	-	0.1	0.9	-	15.7	0.3	-	8696	8767
USA, Pennsylvania: White	-	0.1	0.9	-	16.0	0.3	-	7957	8018
USA, Pennsylvania: Black	-	-	0.2	-	0.8	0.5	-	55	56
USA, Rhode Island	-	0.0	1.1	-	14.9	0.3	-	667	672
USA, Rhode Island: White	-	0.0	1.2	-	15.8	0.3	-	652	656
USA, Rhode Island: Black	-	-	-	-	0.6	-	-	1	1
USA, South Carolina	-	0.0	0.8	-	17.4	0.3	-	3241	3283
USA, South Carolina: White	-	0.1	0.9	-	22.0	0.3	-	3112	3151
USA, South Carolina: Black	-	0.0	0.2	-	0.4	0.5	-	40	42
USA, South Dakota	-	0.1	0.8	-	13.5	0.3	-	453	458
USA, Tennessee	-	0.0	0.7	-	16.5	0.3	-	4143	4171
USA, Tennessee: White	-	0.0	0.8	-	18.8	0.2	-	4041	4069
USA, Tennessee: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.4	-	33	33
USA, Texas	-	0.0	0.7	-	10.4	0.3	-	9209	9453
USA, Texas: White	-	0.0	0.7	-	11.7	0.2	-	8808	9042
USA, Texas: Black	-	-	0.3	-	0.7	0.6	-	136	142
USA, Utah	-	0.0	1.1	-	26.5	0.5	-	2227	2233
USA, Vermont	-	0.0	0.7	-	21.0	0.6	-	581	586
USA, Virginia	-	0.0	0.7	-	14.1	0.4	-	4399	4451
USA, Virginia: White	-	0.0	0.8	-	16.4	0.3	-	4006	4051
USA, Virginia: Black	-	-	0.2	-	0.5	0.7	-	63	66
USA, Washington State	-	0.1	1.0	-	18.6	0.3	-	4947	4977
USA, Washington, Seattle	-	0.0	1.1	-	20.3	0.3	-	3644	3658
USA, West Virginia	-	0.1	0.5	-	15.7	0.2	-	1299	1315
USA, Wisconsin	-	0.1	0.6	-	15.3	0.3	-	3573	3603
USA, Wisconsin: White	-	0.1	0.7	-	15.2	0.2	-	3346	3376
USA, Wisconsin: Black	-	-	0.3	-	1.5	0.7	-	19	19
USA, Wyoming	-	0.1	0.8	-	17.0	0.2	-	383	383
Asia									
Bahrain: Bahraini	0.9	1.2	0.1	0.3	0.2	0.1	-	29	29
Brunei Darussalam	5.1	5.4	0.4	0.4	1.8	0.2	-	42	43
China, Anshan City	0.9	0.9	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	148	152
China, Beijing	0.4	0.7	0.1	0.0	0.5	0.2	-	687	712
China, Benxi	0.5	0.6	0.1	-	0.5	-	-	34	41
China, Cixian County	0.8	0.7	-	-	0.3	-	-	16	16
China, Guangzhou	0.7	1.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	439	458
China, Guanyun	0.1	0.2	-	-	0.2	-	0.5	32	32
China, Haimen County	1.2	0.8	0.2	0.4	0.4	0.2	-	174	182
China, Hangzhou City	0.5	0.5	0.1	0.0	0.5	0.1	0.7	695	777
China, Harbin City, Nangang District	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	30	30
China, Hefei	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	44	58
China, Hengdong	0.2	0.3	0.1	-	0.2	-	0.2	22	26
China, Hong Kong	1.5	4.7	0.3	0.0	0.5	0.6	-	2257	2257
*China, Huaiyin District, Huai'an	0.1	-	-	-	0.1	-	-	5	22
China, Jiangmen	1.7	1.8	0.1	-	0.2	0.1	-	44	45
China, Jianhu County	0.1	0.4	0.1	-	0.2	-	0.2	16	16
China, Jiashan County	1.3	0.3	0.5	-	0.8	-	-	54	58
China, Jiaxing City	0.7	1.2	0.1	-	0.2	0.2	0.6	67	69
China, Lianyungang	0.3	0.1	0.0	-	0.2	-	0.1	26	29
China, Linzhou County	1.3	0.3	0.0	-	0.6	-	-	56	61
China, Liuzhou	0.7	1.0	0.1	-	0.4	0.0	-	56	63
China, Maanshan	1.0	1.4	0.3	0.1	0.5	0.1	-	68	74
China, Qidong County	0.6	0.2	0.0	0.7	0.4	0.0	-	101	105
China, Shanghai City	0.4	1.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.2	804	850
China, Shenyang	0.2	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.4	210	247
*China, Shexian County	-	-	-	-	0.2	-	0.1	4	7
China, Sheyang	0.1	0.7	-	-	0.2	-	-	39	43
China, Tongling City	0.1	1.0	-	-	0.2	0.1	0.1	19	21
China, Wuhan City	-	-	-	-	0.5	-	1.4	325	347
China, Wuxi	0.3	1.0	0.1	0.0	0.2	0.1	-	110	123
China, Xianju	0.9	0.5	-	0.1	0.3	-	0.2	22	28
China, Xiping	0.4	1.1	0.1	-	0.5	-	-	30	33
China, Yanshi	0.5	0.4	0.4	-	0.6	0.1	-	20	24
China, Yanting County	0.7	-	0.2	0.3	0.4	-	-	29	31
China, Yueyanglou	0.5	1.5	-	-	0.1	-	-	19	20
China, Zhongshan City	1.0	1.9	0.2	0.1	0.3	0.1	-	97	97
China, Zhuhai	0.1	1.0	0.1	-	0.3	0.2	-	27	43

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)									
*India, Ahmedabad	0.4	0.0	-	-	0.2	-	-	16	16
*India, Bangalore	0.7	0.4	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	303	310
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	0.7	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	-	21	25
*India, Bhopal	1.0	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	81	81
*India, Cachar	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	29	33
*India, Chennai	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	170	179
*India, Dindigul, Ambalikkai	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.1	59	63
*India, Kamrup Urban District	2.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	67	80
*India, Kollam	0.9	0.3	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	148	149
*India, Mizoram	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	-	-	21	23
*India, Mumbai	0.6	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	398	404
*India, Poona	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-	64	66
*India, Sikkim State	1.0	1.1	-	0.1	0.5	0.1	-	33	33
*India, Tripura	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	-	31	31
*India, Trivandrum	1.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	85	86
*India, Wardha	1.3	0.4	0.1	0.2	0.7	0.1	-	65	67
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	2.7	8.0	0.2	0.1	0.4	0.1	-	268	278
Israel	0.2	0.1	0.7	0.0	11.4	0.3	0.0	2742	2845
*Israel: Jews	0.2	0.1	0.8	0.0	12.8	0.4	0.0	2569	2667
*Israel: Non-Jews, Arab	0.3	-	0.4	-	1.8	0.2	-	77	80
*Israel: Non-Jews, Other	-	-	0.3	-	11.8	0.5	-	96	98
Japan, Aichi Prefecture	1.3	2.0	0.3	-	0.4	0.3	0.0	1817	1853
Japan, Fukui Prefecture	1.5	2.0	0.6	-	0.3	0.2	0.0	260	261
Japan, Hiroshima Prefecture	1.5	2.8	0.4	0.0	0.6	0.2	0.0	1048	1055
Japan, Miyagi Prefecture	1.3	2.1	0.5	-	0.6	0.1	0.0	390	400
Japan, Nagasaki Prefecture	2.3	3.9	0.4	0.0	0.7	0.4	-	751	761
Japan, Niigata Prefecture	1.2	1.8	0.4	0.0	0.5	0.2	-	687	700
Japan, Osaka Prefecture	1.2	2.0	0.4	0.0	0.4	0.2	0.0	2126	2156
Japan, Tochigi Prefecture	1.8	2.0	0.5	-	0.6	0.3	0.0	626	639
Japan, Yamagata Prefecture	1.8	1.8	0.4	-	0.8	0.2	0.0	450	455
*Jordan: Jordanians	2.7	5.0	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	691	692
Republic of Korea	1.4	2.6	0.3	0.0	0.7	0.2	0.0	8207	8304
Republic of Korea, Busan	1.1	2.4	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	548	564
Republic of Korea, Daegu	1.2	2.7	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	380	383
Republic of Korea, Daejeon	1.1	2.9	0.2	-	0.9	0.3	-	217	220
Republic of Korea, Gwangju	1.2	2.9	0.4	0.0	0.8	0.1	0.0	201	203
Republic of Korea, Incheon	1.2	2.2	0.3	0.0	0.8	0.2	0.0	355	357
Republic of Korea, Jeju-do	1.6	2.1	0.3	0.1	0.8	0.1	-	91	92
Republic of Korea, Seoul	1.1	2.7	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	1563	1579
Republic of Korea, Ulsan	1.4	2.8	0.3	0.0	0.5	0.2	-	142	144
Kuwait	0.6	0.8	0.0	0.0	0.3	0.1	-	85	85
Kuwait: Kuwaitis	0.7	0.7	-	-	0.3	0.2	-	23	23
Kuwait: Non-Kuwaitis	0.6	0.9	0.0	0.0	0.3	0.1	-	62	62
*Malaysia, Penang	1.5	3.5	0.4	0.0	0.3	0.1	-	118	118
*Malaysia, Penang: Chinese	1.7	4.9	0.4	0.1	0.2	0.2	-	92	92
*Malaysia, Penang: Malay	0.9	1.2	0.2	-	0.3	0.1	-	18	18
*Malaysia, Penang: Indian	1.5	0.7	-	-	0.5	-	-	5	5
*Philippines, Manila	1.1	1.1	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	277	287
*Philippines, Rizal	0.6	1.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	257	270
Qatar: Qatari	1.4	1.9	0.2	-	0.4	-	-	13	13
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.8	2.1	0.2	0.0	0.2	0.2	-	239	240
Thailand, Bangkok	0.8	1.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	261	289
Thailand, Chiang Mai	2.8	2.5	0.2	0.1	0.6	0.2	-	333	335
Thailand, Chonburi	2.7	2.3	0.3	0.1	0.5	0.2	-	145	153
Thailand, Khon Kaen	1.8	1.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	195	199
Thailand, Lampang	1.8	1.7	0.2	-	0.3	0.2	-	130	132
*Thailand, Lopburi Province	1.9	1.5	0.2	0.1	0.9	0.2	-	87	110
Thailand, Songkhla	2.7	1.7	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	217	218
Turkey, Antalya	7.4	24.1	0.6	0.0	2.1	0.5	0.1	1645	1651
Turkey, Bursa	6.3	18.5	0.2	0.1	1.7	0.2	0.0	1775	1785
Turkey, Edirne	13.9	24.8	0.4	0.1	1.6	0.1	0.0	591	604
Turkey, Erzurum	8.7	16.6	0.5	0.3	1.0	0.5	0.1	279	281
Turkey, Eskisehir	10.2	19.8	0.2	0.4	2.0	0.3	0.2	757	809
Turkey, Izmir	6.9	20.4	0.4	0.0	2.2	0.3	0.0	3337	3347
Turkey, Samsun	7.2	17.1	0.2	-	1.6	0.2	0.1	927	927
Turkey, Trabzon	12.5	21.1	0.2	0.1	2.4	0.2	0.0	806	808
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	1.0	1.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	257	281
Europe									
Austria	-	-	-	-	10.5	-	-	3465	3779
Austria, Carinthia	-	0.1	0.1	-	23.4	0.1	-	559	559
Austria, Tyrol	5.6	7.6	0.3	-	33.8	0.0	-	1270	1271
Austria, Vorarlberg	22.3	38.6	0.2	0.1	20.1	0.2	-	1305	1308
*Belarus	5.1	27.4	0.2	0.1	4.2	0.2	0.7	11757	11763
*Belgium	18.3	64.7	0.7	0.0	10.5	0.4	-	49215	49228
Bulgaria	7.2	20.8	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	11782	11990
Croatia	0.0	0.0	-	-	8.9	-	-	1501	1675
Cyprus	-	-	-	-	5.3	-	-	154	156
Czech Republic	13.4	59.7	0.5	0.2	12.7	0.2	0.1	39103	39445
Denmark	17.1	107.4	0.6	0.3	20.6	0.2	0.0	36907	37160
Estonia	3.6	28.1	0.2	0.3	8.1	0.2	0.1	2079	2153

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)									
*France, Bas-Rhin	-	-	1.2	0.2	16.3	0.3	-	580	580
*France, Calvados	11.7	-	0.8	0.1	9.7	0.3	17.9	1361	1361
*France, Doubs	-	-	0.4	0.1	10.3	0.3	-	232	233
*France, Gironde	-	-	2.0	0.1	12.3	0.3	0.0	867	867
*France, Haut-Rhin	22.2	85.3	4.7	0.1	17.4	0.6	0.0	4423	4423
*France, Hérault	-	-	0.5	0.1	8.8	0.4	-	410	410
*France, Isère	-	-	1.2	0.1	14.4	0.5	-	716	716
*France, Lille-Métropole	-	-	0.6	0.1	11.6	0.3	-	300	301
*France, Limousin	-	-	-	-	11.1	0.3	-	153	153
*France, Loire-Atlantique	-	-	0.5	0.1	15.9	0.3	-	794	795
*France, Manche	-	-	0.9	0.4	7.6	0.1	-	179	179
*France, Somme	-	-	0.4	0.1	6.7	0.2	0.1	171	172
*France, Tarn	-	-	0.3	0.2	9.4	0.4	-	165	167
*France, Territoire de Belfort	-	-	0.9	-	11.5	0.6	0.2	74	74
*France, Vendée	-	-	0.8	0.1	11.6	0.2	-	360	360
Germany, Bavaria	-	0.0	0.0	-	15.0	0.1	-	8191	8395
Germany, Bremen	18.5	78.6	0.5	0.0	12.9	0.3	0.0	4085	4098
Germany, Hamburg	-	-	-	-	11.6	-	-	885	908
Germany, Lower Saxony	16.5	58.8	0.4	0.1	11.1	0.2	0.0	38204	50222
Germany, Munich	-	0.0	-	-	16.4	0.0	-	3270	3349
*Germany, North Rhine-Westphalia	19.2	94.2	1.6	0.2	13.7	0.2	0.5	125132	131832
Germany, Rhineland-Palatinate	26.3	92.9	0.5	0.1	16.3	0.2	0.0	30134	30312
Germany, Saarland	12.9	67.4	0.3	0.1	11.4	0.1	0.0	5241	5250
*Germany, Schleswig-Holstein	22.1	83.4	0.9	0.1	11.9	0.2	0.0	19186	19449
Iceland	13.3	55.6	0.2	-	9.6	0.8	-	1003	1003
Ireland	45.7	97.0	0.9	0.3	12.1	0.3	0.1	25241	25487
*Italy, Aosta Valley	10.9	61.8	0.1	0.1	11.2	0.8	-	565	566
Italy, Barletta	12.4	55.8	3.8	0.3	9.8	0.5	-	1120	1130
Italy, Bergamo	12.5	53.7	0.5	0.1	11.6	0.4	0.0	4072	4076
Italy, Biella	-	-	0.6	-	13.9	0.3	-	131	131
Italy, Caserta	8.3	34.7	0.7	0.2	5.6	0.3	-	1092	1097
Italy, Catania, Messina, and Enna	9.3	42.6	0.4	0.3	6.0	0.3	0.0	5407	5511
Italy, Como	10.8	57.2	0.6	-	13.2	0.3	-	1892	1896
Italy, Cremona	7.6	35.3	0.3	0.1	6.2	0.3	0.0	591	595
Italy, Ferrara	19.2	68.2	1.9	0.8	9.8	0.4	0.0	1850	1852
Italy, Florence and Prato	11.2	66.8	0.9	0.2	18.9	0.4	0.0	3921	4001
Italy, Friuli-Venezia Giulia	11.0	69.5	0.8	2.2	14.8	0.9	0.2	3995	3995
Italy, Latina	9.8	25.7	0.4	0.4	10.6	0.3	-	1273	1305
Italy, Lecco	11.1	63.0	0.6	1.0	11.3	0.7	-	892	907
Italy, Lombardy, South, Pavia	8.1	53.2	0.3	1.1	7.3	1.0	0.1	1320	1344
Italy, Mantua	-	-	-	-	8.3	-	-	76	79
Italy, Milan	11.4	40.6	0.6	0.2	13.1	0.6	0.0	9707	10321
Italy, Modena	12.1	71.0	0.5	-	11.3	0.7	-	3514	3527
Italy, Monza	8.8	46.0	0.5	0.2	10.5	0.4	0.5	2835	3078
Italy, Naples	9.7	31.4	2.3	0.4	6.4	0.8	0.1	1051	1057
Italy, Nuoro	8.5	45.7	0.2	0.1	3.6	0.9	-	686	687
Italy, Palermo	6.7	37.4	0.7	0.2	5.5	0.6	0.2	3015	3065
Italy, Parma	8.0	37.8	0.7	-	15.8	1.2	-	1469	1469
Italy, Piacenza	12.3	58.5	0.3	-	9.2	0.2	0.0	1098	1110
Italy, Ragusa and Caltanissetta	10.7	43.9	0.4	0.7	5.7	0.4	-	1814	1818
Italy, Reggio Emilia	16.5	62.7	0.8	0.1	11.4	0.7	0.0	2496	2499
Italy, Romagna	16.6	77.2	0.6	0.1	13.5	0.3	-	7745	7824
Italy, Sassari	11.0	44.3	0.3	0.0	5.2	0.2	1.2	1255	1258
Italy, Sondrio	12.6	40.5	0.3	0.7	7.9	0.6	-	619	621
Italy, South Tyrol	18.1	-	0.2	-	16.0	0.2	-	495	496
Italy, Syracuse	11.6	45.0	1.5	0.1	6.0	0.6	0.3	1272	1276
Italy, Taranto	9.2	56.9	0.8	0.5	7.8	0.5	0.5	1722	1728
Italy, Trento	11.3	61.7	1.4	0.3	8.1	0.0	-	1220	1221
Italy, Turin	-	-	1.0	-	8.8	0.6	-	1038	1038
Italy, Umbria	12.8	40.0	0.4	2.6	10.2	0.5	0.1	2862	2878
Italy, Varese	10.8	55.4	0.5	0.5	11.0	0.5	0.0	3556	3587
Italy, Veneto	17.5	71.6	0.7	0.5	13.9	0.4	0.2	8275	8288
Latvia	2.8	20.9	0.3	0.2	5.1	0.1	0.4	1502	1553
Lithuania	4.7	29.4	0.2	0.1	5.4	0.2	0.9	4925	5008
Malta	-	0.1	-	-	6.9	-	-	112	112
*The Netherlands	25.6	0.0	0.6	0.0	17.2	0.3	-	33434	33440
Norway	14.2	0.3	0.5	0.1	20.0	0.3	0.0	7918	7930
Poland, Greater Poland	5.3	20.4	0.2	0.2	4.8	0.3	0.1	3770	3836
Poland, Kielce	3.3	13.3	0.2	0.2	4.3	0.1	-	1104	1119
Poland, Lower Silesia	3.7	14.3	0.1	0.1	4.8	0.2	0.0	2597	2635
*Poland, Lublin	3.9	11.0	0.4	0.1	3.8	0.1	1.0	1701	1871
Poland, Podkarpackie	3.3	10.7	0.2	0.1	4.7	0.1	0.1	1498	1572
Portugal, Azores	21.3	51.5	0.6	0.3	6.7	0.3	-	562	563
Russian Federation, Arkhangelsk	3.4	20.2	0.3	0.2	3.9	0.1	0.1	967	984
Russian Federation, Chelyabinsk	3.1	27.7	0.1	0.2	3.4	0.1	1.1	3728	3731
*Russian Federation, Karelia	2.6	11.3	0.3	0.1	4.4	0.2	2.4	397	406
Russian Federation, Samara	6.1	33.1	0.2	0.1	4.6	0.2	0.7	4510	4564
Slovakia	8.7	53.5	0.4	0.0	9.9	0.3	0.0	8045	8065
Slovenia	9.6	46.8	0.5	0.1	15.0	0.2	0.0	6495	6514

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Male (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)									
Spain, Albacete	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	5.5	<i>0.3</i>	-	62	62
Spain, Asturias	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	3.5	<i>0.5</i>	-	118	119
Spain, Basque Country	-	-	0.3	<i>0.0</i>	6.1	0.4	-	642	646
Spain, Canary Islands	-	-	0.4	-	5.9	0.3	-	333	333
Spain, Castellón	-	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	-	6.1	-	-	153	154
Spain, Ciudad Real	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	4.4	<i>0.7</i>	<i>0.1</i>	95	95
Spain, Cuenca	-	-	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	4.8	<i>0.6</i>	-	59	59
Spain, Girona	15.4	54.9	0.4	<i>0.0</i>	6.0	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	2787	2799
Spain, Granada	16.8	63.2	0.9	-	8.0	0.6	-	3558	3559
Spain, La Rioja	-	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>	-	4.7	<i>0.4</i>	-	76	77
Spain, Mallorca	-	-	0.6	-	6.2	<i>0.3</i>	-	187	189
Spain, Murcia	-	-	-	-	6.9	-	-	212	214
Spain, Navarra	24.0	76.7	1.8	<i>0.1</i>	7.6	<i>0.4</i>	-	2044	2047
Spain, Tarragona	23.5	86.7	0.6	0.6	7.1	0.6	<i>0.0</i>	4546	4558
Switzerland, Fribourg	34.8	97.2	0.8	<i>0.1</i>	18.9	0.7	-	1774	1774
Switzerland, Geneva	54.8	<i>0.0</i>	1.4	<i>0.2</i>	21.9	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	1618	1619
Switzerland, Graubünden and Glarus	25.3	<i>0.6</i>	0.8	<i>0.2</i>	16.7	<i>0.6</i>	-	538	538
Switzerland, Neuchâtel	28.0	82.4	0.8	<i>0.3</i>	18.0	-	-	1098	1099
Switzerland, St Gall–Appenzell	28.1	55.3	0.4	<i>0.0</i>	16.0	<i>0.3</i>	-	2638	2640
Switzerland, Ticino	-	-	<i>0.5</i>	<i>0.1</i>	17.6	<i>0.4</i>	-	283	284
Switzerland, Valais	37.9	81.9	2.0	<i>0.1</i>	16.5	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	2131	2131
Switzerland, Vaud	41.8	109.3	0.9	<i>0.2</i>	23.5	<i>0.4</i>	-	5489	5490
Switzerland, Zurich	<i>0.0</i>	-	0.4	<i>0.0</i>	22.4	0.2	-	1344	1348
Ukraine	4.6	18.7	0.2	0.5	4.4	0.1	0.6	46309	47130
UK	0.8	2.1	0.0	0.0	11.9	0.0	-	38714	67145
UK, England	-	0.0	0.0	-	11.9	0.0	-	25093	25585
UK, England, East	-	-	-	-	13.1	<i>0.0</i>	-	3169	3181
UK, England, East Midlands	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	11.5	-	-	2127	2167
UK, England, London	-	-	<i>0.0</i>	-	8.0	<i>0.0</i>	-	2076	2150
UK, England, North East	-	-	<i>0.0</i>	-	10.4	-	-	1090	1101
UK, England, North West	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	11.8	0.1	-	3305	3407
UK, England, South West	-	<i>0.0</i>	-	-	15.7	<i>0.0</i>	-	3677	3751
UK, England, South East	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	14.3	<i>0.0</i>	-	5093	5229
UK, England, West Midlands	-	-	<i>0.0</i>	-	10.6	<i>0.0</i>	-	2385	2401
UK, England, Yorkshire and The Humber	-	-	-	-	10.5	<i>0.0</i>	-	2171	2198
UK, Northern Ireland	32.4	81.1	0.6	0.4	9.8	<i>0.1</i>	-	9309	9453
UK, Scotland	-	-	-	-	12.4	-	-	2651	30388
UK, Wales	-	-	-	-	12.8	-	-	1661	1719
Oceania									
Australia	0.4	0.0	0.9	0.1	40.1	0.2	0.0	35249	35601
Australia, Australian Capital Territory	-	<i>0.1</i>	-	-	32.5	-	-	390	394
Australia, New South Wales	-	0.1	<i>0.0</i>	-	40.6	-	-	11570	11655
Australia, Northern Territory	4.8	<i>0.3</i>	<i>1.4</i>	-	30.0	<i>0.1</i>	-	224	224
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	4.9	<i>0.3</i>	<i>1.5</i>	-	27.9	<i>0.2</i>	-	178	178
Australia, Northern Territory: Indigenous	5.5	-	<i>1.1</i>	-	45.5	-	-	46	46
Australia, Queensland	0.6	<i>0.0</i>	2.3	0.1	58.0	0.3	0.1	9952	10102
Australia, South Australia	2.7	<i>0.1</i>	0.9	<i>0.0</i>	29.8	0.2	-	2266	2277
Australia, Tasmania	2.7	<i>0.1</i>	1.1	<i>0.1</i>	39.0	0.2	-	925	935
Australia, Victoria	-	<i>0.0</i>	0.7	<i>0.0</i>	30.4	0.2	<i>0.0</i>	6519	6577
Australia, Western Australia	-	-	1.9	0.3	37.9	0.4	<i>0.1</i>	3403	3437
*France, New Caledonia	12.6	2.3	<i>0.4</i>	-	9.1	0.2	-	128	128
New Zealand	-	<i>0.0</i>	1.1	<i>0.0</i>	37.1	0.2	<i>0.0</i>	6260	6303
*New Zealand: Maori	-	-	1.2	-	5.6	<i>0.1</i>	-	82	83
*New Zealand: Pacific Islander	-	-	<i>0.6</i>	-	3.6	-	-	19	19
USA, Hawaii	-	<i>0.0</i>	1.3	-	16.9	0.2	-	973	977
*USA, Hawaii: White	-	<i>0.1</i>	2.5	-	47.5	0.2	-	811	812
*USA, Hawaii: Japanese	-	-	0.7	-	1.7	<i>0.1</i>	-	34	35
*USA, Hawaii: Chinese	-	-	0.8	-	2.8	<i>0.7</i>	-	14	15
*USA, Hawaii: Hawaiian	-	-	0.6	-	4.3	-	-	33	33
*USA, Hawaii: Filipino	-	-	<i>0.2</i>	-	1.5	<i>0.3</i>	-	16	17
*USA, Pacific Islands	-	-	<i>0.2</i>	-	0.8	<i>0.1</i>	-	8	10

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Africa									
*Algeria, Sétif	0.8	2.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	87	87
*Algeria, Batna	1.5	2.0	0.1	-	0.3	0.3	-	93	94
*Kenya, Nairobi	2.0	0.4	0.9	0.7	1.0	0.0	0.0	112	119
Seychelles	0.7	0.4	-	-	0.4	-	-	3	3
*South Africa, Eastern Cape	0.2	-	0.0	0.1	0.4	0.1	-	21	24
*Uganda, Kyadondo County	0.8	0.1	0.1	-	0.9	0.1	-	51	81
*Zimbabwe, Harare: African	4.4	1.0	0.3	0.3	4.3	0.2	0.1	111	113
Central and South America									
Argentina, Chaco	2.9	0.1	0.2	0.1	1.4	0.2	0.1	143	161
Argentina, Entre Ríos Province	6.1	30.8	0.5	0.7	3.4	0.2	-	1273	1277
Argentina, Córdoba	2.0	9.6	0.2	0.2	2.8	0.2	0.1	750	762
Argentina, Mendoza	2.5	10.4	0.2	0.1	2.4	0.2	0.2	984	994
Argentina, Tierra del Fuego	2.2	5.4	-	-	2.2	-	-	26	26
Brazil, Aracaju	10.8	78.4	0.3	0.1	4.4	0.4	-	1512	1514
Brazil, Curitiba	6.0	20.4	0.3	0.2	3.9	0.1	0.1	1450	1474
Brazil, Florianópolis	17.8	144.7	0.6	0.8	12.5	0.1	-	1384	1389
*Brazil, Goiânia	29.5	128.9	0.4	0.3	4.5	0.3	0.1	5954	5960
Brazil, Jaú	17.6	124.5	0.1	0.3	4.6	0.2	0.2	705	707
Brazil, Poços de Caldas	34.1	76.8	0.6	0.3	7.0	0.2	0.8	515	517
*Chile, Region of Antofagasta	9.1	36.5	0.4	0.2	2.5	0.1	-	450	452
Chile, Bío Bío Province	2.7	8.8	0.1	-	3.0	-	-	203	205
Chile, Concepción	5.2	13.3	0.2	0.1	3.6	0.2	-	495	502
*Chile, Valdivia	2.6	11.2	0.1	0.1	2.8	-	-	235	236
Colombia, Cali	0.1	-	0.4	-	2.7	0.2	0.0	227	227
Colombia, Bucaramanga	6.4	0.6	0.5	0.2	1.5	0.3	0.4	367	384
*Colombia, Manizales	4.3	-	0.1	0.2	2.8	0.2	-	108	117
Colombia, Pasto	9.3	28.9	0.6	0.2	3.9	0.2	0.1	503	504
Costa Rica	6.9	34.1	0.3	0.1	2.1	0.2	0.2	4234	4558
Ecuador, Cuenca	6.0	16.5	0.3	0.0	3.5	0.1	-	397	412
Ecuador, Guayaquil	2.5	18.5	0.2	0.2	0.9	0.2	0.0	1240	1246
*Ecuador, Loja	4.2	23.5	1.1	0.2	4.9	-	-	119	119
*Ecuador, Manabí	2.6	14.3	0.1	-	0.6	0.1	-	585	595
Ecuador, Quito	5.2	25.2	0.4	0.2	3.7	0.1	0.1	1543	1549
*France, Martinique	-	-	0.1	-	2.0	0.4	-	42	44
*French Guiana	4.6	0.2	0.5	-	4.1	0.4	0.7	49	54
*Jamaica, Kingston and St Andrew	1.1	3.8	0.2	-	0.4	0.1	0.1	86	86
*Peru, Lima	4.1	17.9	0.5	0.1	2.0	0.1	0.1	3910	4067
USA, Puerto Rico	-	0.0	0.2	-	1.4	0.5	-	322	327
Uruguay	4.8	26.9	0.3	0.1	3.4	0.2	-	5652	5698
North America									
*Canada, Alberta	-	0.0	0.4	-	9.8	0.4	-	1383	1384
Canada, British Columbia	0.7	1.0	0.4	-	11.7	0.3	-	2812	2870
Canada, Manitoba	12.8	73.2	0.5	0.1	8.1	0.5	0.0	5572	5607
*Canada, New Brunswick	-	-	0.6	-	12.3	0.5	-	440	440
*Canada, Newfoundland and Labrador	-	-	0.7	-	9.5	0.3	-	235	235
*Canada, Northwest Territories	-	-	-	-	8.8	-	-	9	9
*Canada, Nova Scotia	-	0.0	0.3	-	15.0	0.3	-	632	632
*Canada, Nunavut	-	-	-	-	-	0.9	-	1	1
*Canada, Ontario	-	0.1	0.0	-	8.4	0.1	-	4494	5724
*Canada, Prince Edward Island	-	-	0.8	-	16.6	0.9	-	112	112
Canada, Saskatchewan	15.3	77.3	0.4	0.1	8.0	0.4	0.0	5565	5586
*Canada, Yukon	-	-	0.6	-	10.1	-	-	12	12
USA	-	0.0	0.4	-	11.3	0.4	-	140582	141787
USA: White	-	0.0	0.5	-	13.1	0.3	-	130668	131782
USA: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.6	-	1924	1973
USA, NPCR	-	0.0	0.4	-	11.2	0.3	-	132375	133543
USA, NPCR: White	-	0.0	0.5	-	13.1	0.3	-	123053	124133
USA, NPCR: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.6	-	1881	1929
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	-	0.0	0.2	-	0.7	0.2	-	622	633
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	-	0.0	0.3	-	2.0	0.2	-	255	259
USA, SEER (18 registries)	-	0.0	0.5	-	11.9	0.4	-	40449	40630
*USA, SEER (18 registries): White	-	0.0	0.6	-	14.4	0.4	-	37052	37221
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	-	0.0	0.6	-	17.5	0.4	-	35392	35551
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	-	0.0	0.4	-	3.1	0.3	-	1660	1670
*USA, SEER (18 registries): Black	-	-	0.2	-	0.6	0.7	-	546	553
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	-	0.0	0.2	-	0.8	0.2	-	412	416
USA, SEER (9 registries)	-	0.0	0.5	-	13.4	0.5	-	15364	15416
*USA, SEER (9 registries): White	-	0.0	0.6	-	17.0	0.4	-	14362	14411
*USA, SEER (9 registries): Black	-	-	0.3	-	0.6	0.8	-	201	202
USA, Alabama	-	0.1	0.4	-	11.9	0.4	-	2313	2357
USA, Alabama: White	-	0.1	0.4	-	16.1	0.3	-	2223	2263
USA, Alabama: Black	-	0.0	0.2	-	0.5	0.7	-	59	63
USA, Alaska	-	0.1	0.3	-	8.1	0.3	-	191	191
USA, Alaska: Alaska Natives	-	-	0.4	-	3.4	0.3	-	12	12
USA, Arizona	-	0.0	0.3	-	8.6	0.2	-	2164	2210
USA, Arizona: White	-	0.0	0.2	-	8.7	0.2	-	1935	1979
USA, Arizona: Black	-	-	0.3	-	0.3	0.2	-	7	7
USA, Arizona: American Indian	-	-	0.1	-	1.7	0.7	-	23	24
USA, Arkansas	-	0.0	0.3	-	9.2	0.2	-	1098	1102
USA, Arkansas: White	-	0.0	0.3	-	10.5	0.2	-	1046	1049
USA, Arkansas: Black	-	-	0.1	-	0.4	0.1	-	8	9

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)									
USA, California	-	0.0	0.6	-	10.8	0.4	-	16001	16070
USA, California: White	-	0.0	0.6	-	12.6	0.4	-	14068	14134
USA, California: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.7	-	139	140
USA, California: American Indian	-	0.1	-	-	2.1	0.1	-	40	40
USA, California, Los Angeles County	-	0.0	0.5	-	6.4	0.4	-	2679	2688
*USA, California, Los Angeles County: White	-	0.0	0.5	-	8.4	0.4	-	2418	2425
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	-	0.0	0.7	-	15.2	0.5	-	2078	2085
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	-	0.0	0.3	-	2.2	0.3	-	340	340
*USA, California, Los Angeles County: Black	-	-	0.4	-	0.4	0.7	-	50	50
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	-	-	-	-	0.4	0.1	-	9	10
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	-	-	0.1	-	0.4	0.2	-	12	12
*USA, California, Los Angeles County: Korean	-	-	0.2	-	0.9	0.1	-	11	11
USA, California, San Francisco Bay Area	-	0.0	0.6	-	12.2	0.5	-	2286	2289
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	-	0.0	0.8	-	18.1	0.5	-	2112	2115
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	-	0.0	0.8	-	22.4	0.5	-	1990	1993
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	-	-	1.0	-	4.1	0.5	-	122	122
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	-	-	0.2	-	0.5	0.7	-	22	22
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	-	0.1	0.2	-	0.8	0.4	-	24	24
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	-	-	0.3	-	0.6	0.7	-	17	17
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	-	-	0.1	-	0.7	-	-	5	5
USA, Colorado	-	0.0	0.4	-	12.6	0.3	-	2358	2370
USA, Colorado: White	-	0.0	0.4	-	13.7	0.3	-	2323	2335
USA, Colorado: Black	-	-	0.3	-	0.5	0.5	-	8	8
USA, Connecticut	-	-	0.4	-	12.5	0.4	-	1977	1985
*USA, Connecticut: White	-	-	0.4	-	13.8	0.4	-	1850	1858
*USA, Connecticut: Black	-	-	0.1	-	0.9	0.9	-	25	25
USA, Delaware	-	-	0.8	-	15.8	0.3	-	599	600
USA, Delaware: White	-	-	0.7	-	20.5	0.3	-	577	578
USA, Delaware: Black	-	-	1.0	-	1.4	0.2	-	17	17
USA, Florida	-	0.0	0.4	-	9.9	0.2	-	8662	8788
USA, Florida: White	-	0.0	0.4	-	11.6	0.2	-	8248	8372
USA, Florida: Black	-	-	0.2	-	0.7	0.5	-	139	141
USA, Georgia	-	0.0	0.4	-	12.7	0.4	-	4586	4611
USA, Georgia: White	-	0.0	0.4	-	18.4	0.3	-	4277	4299
USA, Georgia: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.6	-	139	142
USA, Georgia, Atlanta	-	0.0	0.4	-	13.7	0.5	-	1657	1662
*USA, Georgia, Atlanta: White	-	0.0	0.6	-	24.3	0.3	-	1529	1534
*USA, Georgia, Atlanta: Black	-	-	0.1	-	0.6	0.6	-	56	56
USA, Idaho	-	0.1	0.5	-	14.3	0.2	-	798	806
USA, Illinois	-	0.0	0.4	-	10.8	0.4	-	5381	5396
USA, Illinois: White	-	-	0.4	-	12.6	0.3	-	4915	4928
USA, Illinois: Black	-	0.0	0.3	-	0.4	0.9	-	109	110
USA, Indiana	-	0.0	0.4	-	11.0	0.2	-	2736	2749
USA, Indiana: White	-	0.0	0.4	-	11.4	0.2	-	2527	2539
USA, Indiana: Black	-	-	0.1	-	0.5	0.3	-	20	20
USA, Iowa	-	0.0	0.5	-	16.1	0.6	-	1842	1848
USA, Kentucky	-	0.0	0.4	-	14.5	0.4	-	2438	2451
USA, Louisiana	-	0.0	0.4	-	8.3	0.5	-	1481	1485
USA, Louisiana: White	-	0.0	0.5	-	12.2	0.4	-	1408	1412
USA, Louisiana: Black	-	-	0.1	-	0.5	0.6	-	62	62
USA, Louisiana, New Orleans	-	-	0.1	-	5.9	0.3	-	191	193
*USA, Louisiana, New Orleans: White	-	-	0.2	-	10.6	0.2	-	180	182
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	-	-	0.1	-	0.2	0.5	-	9	9
USA, Maine	-	0.0	0.6	-	13.5	0.4	-	831	837
USA, Maryland	-	0.0	0.5	-	11.1	0.4	-	2660	2709
USA, Maryland: White	-	0.0	0.5	-	16.8	0.3	-	2497	2540
USA, Maryland: Black	-	-	0.3	-	0.6	0.5	-	87	92
USA, Massachusetts	-	0.0	0.6	-	13.0	0.3	-	3687	3718
USA, Massachusetts: White	-	0.0	0.6	-	13.5	0.3	-	3333	3364
USA, Massachusetts: Black	-	-	0.1	-	0.8	0.6	-	24	24
USA, Michigan	-	0.0	0.7	-	11.7	0.4	-	4706	4757
USA, Michigan: White	-	0.0	0.7	-	13.0	0.3	-	4275	4324
USA, Michigan: Black	-	-	0.4	-	0.6	1.1	-	102	102
USA, Michigan, Detroit	-	-	0.6	-	9.9	0.5	-	1618	1622
*USA, Michigan, Detroit: White	-	-	0.7	-	13.7	0.3	-	1505	1509
*USA, Michigan, Detroit: Black	-	-	0.4	-	0.6	1.1	-	80	80
USA, Minnesota	-	-	0.8	-	18.1	0.4	-	3604	3609
USA, Mississippi	-	0.0	0.3	-	9.5	0.6	-	1137	1141
USA, Missouri	-	0.0	0.3	-	10.3	0.2	-	2404	2422
USA, Missouri: White	-	0.0	0.3	-	11.7	0.2	-	2334	2351
USA, Missouri: Black	-	-	0.1	-	0.4	0.4	-	21	22
USA, Montana	-	0.2	0.5	-	14.9	0.2	-	579	581
USA, Nebraska	-	0.0	0.4	-	11.9	0.4	-	833	841
USA, Nebraska: White	-	0.0	0.4	-	11.2	0.4	-	735	743
USA, Nebraska: Black	-	-	0.6	-	0.8	-	-	3	3
USA, Nevada	-	0.0	0.4	-	8.0	0.4	-	867	869
USA, Nevada: White	-	0.0	0.4	-	9.3	0.4	-	799	801
USA, Nevada: Black	-	-	0.2	-	-	-	-	2	2
USA, New Hampshire	-	0.0	0.5	-	16.2	0.4	-	895	903
USA, New Jersey	-	0.0	0.5	-	11.8	0.4	-	4508	4534
USA, New Jersey: White	-	0.0	0.6	-	14.4	0.3	-	4246	4269
USA, New Jersey: Black	-	-	0.2	-	0.7	0.6	-	65	67
USA, New Mexico	-	0.0	0.4	-	9.8	0.6	-	838	844
*USA, New Mexico: White	-	0.0	0.3	-	10.0	0.4	-	742	747
*USA, New Mexico: Hispanic White	-	-	0.2	-	3.2	0.2	-	101	101
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	-	0.0	0.4	-	15.4	0.6	-	641	646

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)									
USA, New York State	-	0.0	0.5	-	9.9	0.4	-	8486	8530
USA, New York State: White	-	0.0	0.6	-	12.8	0.4	-	7973	8011
USA, New York State: Black	-	-	0.2	-	0.7	0.5	-	182	186
USA, North Carolina	-	0.0	0.4	-	12.8	0.4	-	4831	4867
USA, North Carolina: White	-	0.1	0.4	-	16.9	0.3	-	4665	4698
USA, North Carolina: Black	-	0.0	0.2	-	0.5	0.7	-	104	107
USA, North Dakota	-	0.0	0.6	-	15.6	0.5	-	384	387
USA, Ohio	-	0.0	0.4	-	12.4	0.3	-	5603	5671
USA, Ohio: White	-	0.0	0.5	-	13.0	0.3	-	5066	5128
USA, Ohio: Black	-	-	0.2	-	0.6	0.7	-	71	73
USA, Oklahoma	-	0.3	0.4	-	8.8	0.3	-	1396	1428
USA, Oklahoma: White	-	0.3	0.4	-	9.8	0.3	-	1273	1304
USA, Oklahoma: Black	-	-	0.4	-	0.6	0.3	-	14	14
USA, Oregon	-	-	0.4	-	17.6	0.3	-	2566	2592
USA, Oregon: White	-	-	0.4	-	18.5	0.3	-	2477	2503
USA, Oregon: Black	-	-	-	-	1.2	0.6	-	4	4
USA, Pennsylvania	-	0.1	0.5	-	12.2	0.3	-	6711	6761
USA, Pennsylvania: White	-	0.1	0.4	-	12.7	0.3	-	6043	6082
USA, Pennsylvania: Black	-	-	0.3	-	0.4	0.3	-	50	51
USA, Rhode Island	-	0.0	0.6	-	13.5	0.4	-	619	624
USA, Rhode Island: White	-	0.0	0.6	-	14.7	0.4	-	607	611
USA, Rhode Island: Black	-	-	0.4	-	-	-	-	1	1
USA, South Carolina	-	0.0	0.3	-	13.1	0.3	-	2375	2410
USA, South Carolina: White	-	0.1	0.3	-	17.8	0.2	-	2241	2271
USA, South Carolina: Black	-	-	0.2	-	0.7	0.5	-	71	75
USA, South Dakota	-	0.1	0.3	-	13.0	0.6	-	398	400
USA, Tennessee	-	0.0	0.4	-	12.0	0.3	-	3051	3065
USA, Tennessee: White	-	0.0	0.4	-	14.3	0.3	-	2956	2969
USA, Tennessee: Black	-	0.0	0.2	-	0.5	0.3	-	39	39
USA, Texas	-	0.0	0.3	-	6.8	0.3	-	6220	6375
USA, Texas: White	-	0.0	0.3	-	7.9	0.3	-	5918	6061
USA, Texas: Black	-	0.0	0.2	-	0.6	0.4	-	114	123
USA, Utah	-	0.0	0.5	-	17.5	0.6	-	1492	1494
USA, Vermont	-	0.1	0.4	-	18.3	0.5	-	475	477
USA, Virginia	-	0.0	0.4	-	9.9	0.3	-	3257	3292
USA, Virginia: White	-	0.0	0.4	-	12.0	0.2	-	2891	2922
USA, Virginia: Black	-	0.0	0.3	-	0.6	0.6	-	89	91
USA, Washington State	-	0.0	0.6	-	16.1	0.4	-	4167	4200
USA, Washington, Seattle	-	0.0	0.6	-	17.3	0.5	-	3085	3100
USA, West Virginia	-	0.1	0.3	-	13.3	0.4	-	985	989
USA, Wisconsin	-	0.0	0.4	-	13.3	0.4	-	2924	2948
USA, Wisconsin: White	-	0.0	0.4	-	13.4	0.4	-	2684	2705
USA, Wisconsin: Black	-	-	-	-	0.6	0.6	-	13	14
USA, Wyoming	-	0.1	0.3	-	14.4	0.2	-	296	297
Asia									
Bahrain: Bahraini	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	4	4
Brunei Darussalam	1.6	4.2	0.3	0.3	0.9	-	-	27	29
China, Anshan City	0.5	0.7	0.1	0.1	0.4	0.0	-	114	120
China, Beijing	0.3	0.8	0.1	0.0	0.4	0.2	-	679	705
China, Benxi	0.4	0.7	0.2	-	0.2	0.1	-	34	36
China, Cixian County	0.7	0.5	-	-	0.2	0.1	-	19	20
China, Guangzhou	0.5	1.0	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	433	452
China, Guanyun	0.1	0.1	0.0	-	0.3	-	0.2	22	22
China, Haimen County	1.3	0.9	0.2	0.5	0.4	0.1	0.0	221	226
China, Hangzhou City	0.3	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.6	612	696
China, Harbin City, Nangang District	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.1	0.0	26	34
China, Hefei	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	-	0.1	36	41
China, Hengdong	0.0	0.7	0.1	-	0.5	-	0.1	25	29
China, Hong Kong	0.9	4.0	0.2	0.0	0.5	0.5	0.0	2296	2300
*China, Huaiyin District, Huai'an	-	-	-	-	0.2	-	-	6	22
China, Jiangmen	1.0	1.4	0.3	-	0.2	0.2	-	44	44
China, Jianhu County	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	12	12
China, Jiashan County	1.0	0.8	0.8	-	0.2	-	-	54	58
China, Jiaxing City	0.7	1.0	0.1	-	0.2	0.1	0.8	71	76
China, Lianyungang	0.2	0.2	0.2	-	0.3	-	0.1	36	39
China, Linzhou County	1.0	0.1	0.1	-	0.5	-	-	57	68
China, Liuzhou	0.1	0.6	0.1	-	0.5	0.0	-	39	42
China, Maanshan	0.7	1.4	0.1	-	0.8	0.1	-	62	65
China, Qidong County	0.3	0.3	0.0	0.6	0.3	-	-	114	118
China, Shanghai City	0.2	1.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1	748	803
China, Shenyang	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	151	198
*China, Shexian County	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	4	4
China, Sheyang	0.3	0.5	-	0.0	0.3	-	-	42	43
China, Tongling City	0.2	0.5	-	-	0.2	-	-	13	15
China, Wuhan City	-	-	-	-	0.5	-	1.0	282	304
China, Wuxi	0.3	0.7	0.1	-	0.3	0.1	-	99	105
China, Xianju	0.6	0.5	0.1	0.1	-	-	0.1	15	21
China, Xiping	0.1	0.3	-	-	0.4	-	-	13	14
China, Yanshi	0.2	0.5	0.1	-	0.5	-	-	16	18
China, Yanting County	0.3	-	0.1	0.3	0.2	-	-	16	19
China, Yueyanglou	0.8	1.9	-	-	0.4	-	-	26	26
China, Zhongshan City	0.4	1.6	0.1	0.1	0.5	0.1	-	94	95
China, Zhuhai	0.2	0.9	0.1	-	0.2	0.1	-	24	40

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)									
*India, Ahmedabad	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	20	21
*India, Bangalore	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	217	222
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>	-	-	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	-	15	22
*India, Bhopal	0.7	0.6	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	56	56
*India, Cachar	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	11	16
*India, Chennai	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	142	154
*India, Dindigul, Ambilikkai	0.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	0.0	52	54
*India, Kamrup Urban District	0.9	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	31	38
*India, Kollam	0.6	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.4	0.1	0.0	141	143
*India, Mizoram	0.8	1.0	<i>0.1</i>	-	-	0.0	<i>0.1</i>	37	38
*India, Mumbai	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	329	335
*India, Poona	0.3	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	0.0	0.0	66	68
*India, Sikkim State	<i>0.7</i>	<i>0.9</i>	-	-	1.4	<i>0.1</i>	-	30	30
*India, Tripura	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	19	20
*India, Trivandrum	0.3	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.4	0.1	0.0	52	52
*India, Wardha	0.9	<i>0.4</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	-	-	34	37
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.8	4.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.5	0.0	-	146	154
Israel	0.1	0.1	0.3	0.0	9.2	0.3	0.0	2403	2515
*Israel: Jews	0.1	0.1	0.3	0.0	10.4	0.3	-	2226	2328
*Israel: Non-Jews, Arab	-	-	-	-	1.4	0.2	-	45	47
*Israel: Non-Jews, Other	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	-	10.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	132	140
Japan, Aichi Prefecture	0.7	1.6	0.2	-	0.4	0.2	0.0	1732	1805
Japan, Fukui Prefecture	0.6	1.8	0.3	-	0.5	0.3	0.1	232	235
Japan, Hiroshima Prefecture	0.9	2.0	0.4	-	0.3	0.2	0.0	1089	1097
Japan, Miyagi Prefecture	0.8	1.5	0.2	0.0	0.5	0.3	-	383	390
Japan, Nagasaki Prefecture	1.3	3.0	0.4	0.0	0.6	0.2	-	917	926
Japan, Niigata Prefecture	0.6	1.4	0.3	-	0.4	0.3	-	683	711
Japan, Osaka Prefecture	0.6	1.5	0.2	-	0.4	0.1	0.0	1958	2029
Japan, Tochigi Prefecture	0.9	1.6	0.2	-	0.4	0.3	-	564	580
Japan, Yamagata Prefecture	0.6	1.4	0.4	-	0.5	0.1	0.0	435	441
*Jordan: Jordanians	1.3	3.9	0.1	<i>0.1</i>	0.4	0.2	-	487	487
Republic of Korea	1.2	2.5	0.2	0.0	0.6	0.2	0.0	10664	10845
Republic of Korea, Busan	0.9	2.2	0.2	0.0	0.6	0.2	0.0	638	651
Republic of Korea, Daegu	1.1	2.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	447	452
Republic of Korea, Daejeon	1.0	2.6	0.3	0.0	0.5	0.2	-	256	261
Republic of Korea, Gwangju	1.0	2.6	<i>0.1</i>	-	0.6	0.4	-	256	258
Republic of Korea, Incheon	1.1	2.5	0.4	-	0.6	0.2	-	481	491
Republic of Korea, Jeju-do	1.4	3.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	166	173
Republic of Korea, Seoul	0.9	2.3	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	1755	1775
Republic of Korea, Ulsan	1.8	2.9	0.2	-	0.4	0.2	-	192	198
Kuwait	<i>0.2</i>	0.3	<i>0.1</i>	-	0.3	0.1	-	48	49
Kuwait: Kuwaitis	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	14	15
Kuwait: Non-Kuwaitis	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	-	0.4	<i>0.1</i>	-	34	34
*Malaysia, Penang	0.6	2.0	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	0.4	<i>0.1</i>	-	82	82
*Malaysia, Penang: Chinese	0.8	2.7	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	0.6	0.2	-	67	67
*Malaysia, Penang: Malay	<i>0.4</i>	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	13	13
*Malaysia, Penang: Indian	-	<i>0.6</i>	-	-	-	-	-	1	1
*Philippines, Manila	0.6	1.0	0.2	<i>0.1</i>	0.3	0.1	0.1	298	305
*Philippines, Rizal	0.3	0.9	0.1	-	0.4	0.1	-	234	247
Qatar: Qatari	0.3	3.1	<i>0.4</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	15	15
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.8	1.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.4	0.2	0.0	203	204
Thailand, Bangkok	0.5	1.3	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	320	349
Thailand, Chiang Mai	1.8	2.1	0.2	0.0	0.5	0.5	-	314	317
Thailand, Chonburi	1.3	2.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.6	0.4	-	149	157
Thailand, Khon Kaen	1.2	2.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.1</i>	0.0	250	254
Thailand, Lampang	1.3	2.0	0.2	0.0	0.3	0.3	-	148	155
*Thailand, Lopburi Province	0.6	1.8	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.7	<i>0.1</i>	-	75	101
Thailand, Songkhla	1.2	1.9	<i>0.1</i>	-	0.4	<i>0.1</i>	-	188	192
Turkey, Antalya	3.6	19.1	0.2	0.0	1.5	0.5	0.1	1310	1318
Turkey, Bursa	2.3	13.1	0.2	0.0	1.3	0.1	0.1	1316	1330
Turkey, Edirne	5.9	18.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	1.6	0.2	<i>0.1</i>	453	465
Turkey, Erzurum	3.5	7.8	0.7	0.1	1.1	0.3	0.2	163	168
Turkey, Eskisehir	3.0	13.9	0.2	0.1	1.8	-	0.4	537	588
Turkey, Izmir	3.4	15.9	0.3	0.1	1.5	0.3	0.0	2889	2895
Turkey, Samsun	3.1	13.4	0.2	-	1.8	0.3	-	800	803
Turkey, Trabzon	4.1	16.4	0.2	-	1.7	0.2	-	676	681
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.5	1.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	291	314
Europe									
Austria	-	-	-	-	9.8	-	-	3350	3594
Austria, Carinthia	-	-	-	-	21.7	0.2	-	525	527
Austria, Tyrol	3.0	6.3	0.2	-	34.8	0.0	-	1287	1291
Austria, Vorarlberg	12.0	31.1	<i>0.4</i>	-	18.0	<i>0.1</i>	-	1165	1168
*Belarus	3.3	27.7	0.3	0.1	5.0	0.2	0.6	19649	19662
*Belgium	9.7	65.7	0.6	0.0	15.2	0.5	-	51211	51220
Bulgaria	3.8	15.7	0.2	0.0	3.4	0.1	-	10677	10899
Croatia	-	0.0	-	-	7.2	0.0	-	1415	1611
Cyprus	-	-	-	-	4.5	-	-	141	142
Czech Republic	6.4	51.4	0.3	0.1	10.6	0.2	0.0	39050	39454
Denmark	10.1	112.9	0.5	0.2	25.6	0.2	0.0	38770	39057
Estonia	2.6	32.4	0.2	0.3	9.5	0.2	0.0	3485	3658

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)									
*France, Bas-Rhin	-	-	0.8	0.1	15.8	0.2	-	555	555
*France, Calvados	5.7	0.0	0.4	0.0	10.9	0.3	14.3	1313	1315
*France, Doubs	-	-	0.6	-	11.2	0.5	-	261	261
*France, Gironde	-	-	1.0	0.0	12.2	0.6	-	890	892
*France, Haut-Rhin	9.7	73.3	2.2	-	15.9	0.8	-	3994	3996
*France, Hérault	-	-	0.2	0.0	8.7	0.2	-	394	396
*France, Isère	-	-	0.7	0.0	15.5	0.4	-	765	765
*France, Lille-Métropole	-	-	0.4	0.0	10.7	0.4	-	332	332
*France, Limousin	-	-	0.1	-	12.2	0.5	-	163	165
*France, Loire-Atlantique	-	-	0.5	0.0	16.0	0.4	-	871	872
*France, Manche	-	-	0.7	0.1	8.8	0.6	-	232	233
*France, Somme	-	-	0.4	-	8.1	0.5	-	219	219
*France, Tarn	-	-	0.3	0.1	11.0	0.6	0.0	200	202
*France, Territoire de Belfort	-	-	0.8	0.0	11.9	0.6	-	68	69
*France, Vendée	-	-	0.4	0.1	12.5	0.3	0.1	377	377
Germany, Bavaria	-	0.0	0.0	-	14.0	0.1	-	7467	7691
Germany, Bremen	10.8	64.4	0.4	0.1	12.2	0.2	-	3853	3868
Germany, Hamburg	-	-	-	-	11.0	-	-	894	915
Germany, Lower Saxony	7.9	49.5	0.3	0.0	12.3	0.1	0.0	33547	45886
Germany, Munich	-	0.0	0.0	-	15.1	0.0	-	2956	3049
*Germany, North Rhine-Westphalia	9.0	82.2	1.0	0.2	16.6	0.2	0.4	113460	119619
Germany, Rhineland-Palatinate	12.7	79.9	0.5	0.0	17.2	0.2	-	25936	26175
Germany, Saarland	5.9	58.1	0.2	0.1	10.6	0.1	-	4607	4620
*Germany, Schleswig-Holstein	12.0	77.3	0.6	0.1	14.4	0.2	0.0	17991	18240
Iceland	10.5	76.0	0.5	-	13.8	1.0	0.0	1283	1283
Ireland	21.4	80.1	0.6	0.2	14.6	0.3	0.1	21217	21473
*Italy, Aosta Valley	5.5	48.3	0.2	-	10.1	0.2	-	527	531
Italy, Barletta	3.7	36.2	2.2	0.1	8.5	0.8	0.1	736	741
Italy, Bergamo	4.5	38.7	0.3	0.1	12.9	0.3	0.0	3229	3232
Italy, Biella	-	0.2	0.3	-	11.2	0.3	-	98	98
Italy, Caserta	3.8	23.5	0.5	0.1	6.0	-	0.0	889	899
Italy, Catania, Messina, and Enna	3.1	27.4	0.3	0.1	5.8	0.3	-	3931	4022
Italy, Como	4.2	45.1	0.2	-	13.8	0.5	-	1693	1697
Italy, Cremona	3.0	26.5	0.5	0.1	6.9	0.1	-	491	498
Italy, Ferrara	7.0	48.6	0.9	0.8	7.2	0.3	-	1415	1417
Italy, Florence and Prato	3.6	50.1	0.6	0.1	17.6	0.1	0.1	3011	3070
Italy, Friuli-Venezia Giulia	6.2	59.9	1.2	1.8	13.2	0.5	0.1	3777	3779
Italy, Latina	4.4	18.5	0.2	0.2	11.8	0.2	-	1065	1088
Italy, Lecco	3.3	48.3	0.7	0.3	14.0	0.8	-	734	745
Italy, Lombardy, South, Pavia	3.5	33.9	0.3	0.5	7.0	0.2	-	999	1018
Italy, Mantua	-	0.0	-	-	11.4	-	-	111	111
Italy, Milan	5.7	30.5	0.5	0.2	12.8	0.6	0.0	8286	8698
Italy, Modena	4.6	54.7	0.7	0.0	10.7	0.7	-	2849	2853
Italy, Monza	3.2	31.1	0.1	0.1	9.6	0.3	0.2	2058	2261
Italy, Naples	3.8	22.8	1.5	0.2	6.3	0.4	0.1	838	845
Italy, Nuoro	2.9	35.9	0.3	0.2	4.4	0.7	-	581	582
Italy, Palermo	2.0	21.0	0.5	0.1	5.3	0.5	0.1	1889	1929
Italy, Parma	2.5	25.1	0.5	-	13.8	0.7	-	1111	1112
Italy, Piacenza	4.4	44.2	0.2	0.1	8.7	0.6	0.1	896	904
Italy, Ragusa and Caltanissetta	2.8	22.7	0.3	0.1	6.5	0.6	-	1063	1065
Italy, Reggio Emilia	6.0	46.1	0.6	0.1	11.4	0.6	0.0	1970	1972
Italy, Romagna	6.3	61.4	0.5	0.1	12.5	0.6	0.0	6015	6075
Italy, Sassari	4.2	35.6	0.2	-	5.1	0.5	0.8	963	967
Italy, Sondrio	5.4	36.5	0.3	0.1	10.3	-	-	575	578
Italy, South Tyrol	11.0	-	0.5	-	17.0	-	-	491	492
Italy, Syracuse	2.7	25.3	0.3	0.0	4.9	0.5	0.0	707	709
Italy, Taranto	2.6	37.3	0.3	0.2	8.7	0.2	0.2	1218	1223
Italy, Trento	5.6	47.0	0.8	0.0	11.2	0.3	0.3	1134	1137
Italy, Turin	-	0.0	0.8	-	8.8	0.4	-	1018	1018
Italy, Umbria	5.0	27.6	0.3	2.1	10.0	0.2	0.0	2186	2197
Italy, Varese	4.1	38.8	0.5	0.1	10.2	0.4	0.1	2801	2825
Italy, Veneto	7.6	55.0	0.5	0.4	13.5	0.3	0.1	6992	7007
Latvia	1.5	20.3	0.2	0.2	5.7	0.1	0.2	2413	2480
Lithuania	3.0	33.1	0.2	0.1	6.5	0.5	1.1	8267	8415
Malta	-	0.0	-	-	9.4	-	-	141	141
*The Netherlands	16.0	0.0	0.6	0.0	20.6	0.4	-	30837	30839
Norway	9.1	0.3	0.5	0.1	20.3	0.4	0.0	7502	7516
Poland, Greater Poland	2.4	16.6	0.2	0.2	4.5	0.3	0.1	3931	4015
Poland, Kielce	1.5	12.3	0.2	0.1	4.6	0.1	0.0	1290	1305
Poland, Lower Silesia	1.8	11.2	0.2	0.2	4.2	0.1	0.0	2789	2848
*Poland, Lublin	2.2	9.8	0.3	0.0	3.2	0.2	0.8	2086	2344
Poland, Podkarpackie	1.8	8.4	0.2	0.1	3.8	0.2	0.0	1551	1668
Portugal, Azores	6.9	34.2	0.6	0.1	5.2	0.3	-	412	414
Russian Federation, Arkhangelsk	2.2	19.4	0.3	0.1	5.6	0.1	0.1	1746	1774
Russian Federation, Chelyabinsk	1.8	27.7	0.2	0.1	4.0	0.1	1.1	6765	6767
*Russian Federation, Karelia	1.4	9.3	0.2	0.1	5.3	0.1	2.2	664	679
Russian Federation, Samara	4.4	32.7	0.2	0.1	5.1	0.2	0.6	7783	7860
Slovakia	4.6	44.3	0.3	0.0	7.8	0.2	-	8829	8860
Slovenia	5.4	38.4	0.4	0.1	14.8	0.2	-	6719	6751

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Skin (C43-44) - Female (contd)**

	Carcinoma				Melanoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Basal cell	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)									
Spain, Albacete	-	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	5.1	<i>0.7</i>	-	57	57
Spain, Asturias	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	5.3	0.6	-	210	213
Spain, Basque Country	-	-	0.3	-	7.5	0.6	-	802	806
Spain, Canary Islands	-	-	0.5	-	6.2	0.4	-	391	392
Spain, Castellón	-	<i>0.1</i>	-	-	4.5	<i>0.1</i>	-	115	116
Spain, Ciudad Real	-	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	4.7	0.5	-	96	96
Spain, Cuenca	-	-	<i>0.0</i>	-	3.3	<i>0.7</i>	-	33	33
Spain, Girona	6.4	48.0	0.2	<i>0.0</i>	6.3	<i>0.4</i>	-	2369	2380
Spain, Granada	7.9	51.7	0.6	<i>0.0</i>	7.9	0.4	-	3079	3080
Spain, La Rioja	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	3.9	<i>0.8</i>	-	71	71
Spain, Mallorca	-	-	0.2	-	5.4	<i>0.2</i>	-	161	161
Spain, Murcia	-	-	-	-	8.6	-	-	259	259
Spain, Navarra	10.4	75.4	1.3	<i>0.0</i>	10.0	1.2	-	1923	1926
Spain, Tarragona	10.4	76.0	0.4	0.7	6.7	0.7	-	3784	3796
Switzerland, Fribourg	20.7	90.2	0.6	<i>0.1</i>	19.8	0.5	-	1713	1713
Switzerland, Geneva	37.2	-	0.7	<i>0.1</i>	19.6	0.2	-	1517	1520
Switzerland, Graubünden and Glarus	15.1	<i>0.0</i>	<i>0.5</i>	<i>0.0</i>	17.2	<i>0.5</i>	-	480	480
Switzerland, Neuchâtel	19.5	79.9	1.0	<i>0.0</i>	14.3	0.6	-	1175	1178
Switzerland, St Gall–Appenzell	15.8	43.4	0.5	-	16.1	<i>0.2</i>	-	2221	2222
Switzerland, Ticino	-	-	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	14.1	<i>0.2</i>	-	222	222
Switzerland, Valais	23.9	74.3	0.6	-	19.3	0.2	<i>0.0</i>	2028	2029
Switzerland, Vaud	23.6	95.7	0.8	<i>0.1</i>	19.5	0.6	-	5266	5269
Switzerland, Zurich	-	<i>0.0</i>	0.2	-	20.3	0.3	-	1191	1195
Ukraine	3.2	15.7	0.2	0.4	4.7	0.1	0.5	64542	65798
UK	0.4	1.6	0.0	0.0	12.9	0.0	-	39148	62075
UK, England	-	0.0	0.0	-	12.7	0.0	-	26656	27100
UK, England, East	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	13.6	<i>0.0</i>	-	3290	3303
UK, England, East Midlands	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	12.1	<i>0.0</i>	-	2164	2208
UK, England, London	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	7.8	<i>0.0</i>	-	2243	2310
UK, England, North East	-	-	-	-	12.8	-	-	1282	1293
UK, England, North West	-	-	-	-	14.1	<i>0.0</i>	-	3699	3812
UK, England, South West	-	0.0	<i>0.0</i>	-	16.5	<i>0.0</i>	-	3814	3867
UK, England, South East	-	0.0	-	-	14.6	-	-	5235	5342
UK, England, West Midlands	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	11.2	-	-	2494	2500
UK, England, Yorkshire and The Humber	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	12.3	<i>0.0</i>	-	2435	2465
UK, Northern Ireland	14.0	59.0	0.4	0.2	12.9	0.5	<i>0.1</i>	7802	7928
UK, Scotland	-	-	-	-	14.3	-	-	3080	25386
UK, Wales	-	-	-	-	12.7	-	-	1610	1661
Oceania									
Australia	0.2	0.0	0.4	0.0	28.5	0.2	<i>0.0</i>	24699	24942
Australia, Australian Capital Territory	-	<i>0.1</i>	-	-	20.6	-	-	265	266
Australia, New South Wales	-	0.1	<i>0.0</i>	-	27.9	-	-	7914	7961
Australia, Northern Territory	2.0	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	-	19.9	0.3	-	130	130
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	<i>1.9</i>	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	-	20.1	<i>0.2</i>	-	100	100
Australia, Northern Territory: Indigenous	2.2	-	-	-	21.5	0.5	-	30	30
Australia, Queensland	0.1	<i>0.0</i>	0.9	<i>0.0</i>	41.5	0.3	<i>0.0</i>	6776	6866
Australia, South Australia	1.6	<i>0.0</i>	0.3	-	22.1	0.3	-	1710	1719
Australia, Tasmania	0.8	<i>0.1</i>	0.7	<i>0.2</i>	31.7	0.2	-	704	707
Australia, Victoria	-	-	0.4	-	22.9	0.2	-	5016	5076
Australia, Western Australia	-	-	1.0	0.1	24.4	0.2	<i>0.0</i>	2184	2217
*France, New Caledonia	7.8	<i>1.1</i>	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	6.4	<i>0.4</i>	-	92	92
New Zealand	-	-	0.7	-	31.3	0.3	<i>0.0</i>	5497	5528
*New Zealand: Maori	-	-	0.8	-	5.4	<i>0.1</i>	-	95	96
*New Zealand: Pacific Islander	-	-	<i>0.2</i>	-	3.3	-	-	21	21
USA, Hawaii	-	-	0.6	-	10.2	0.2	-	569	572
*USA, Hawaii: White	-	-	1.0	-	29.9	<i>0.1</i>	-	418	419
*USA, Hawaii: Japanese	-	-	0.3	-	1.6	<i>0.3</i>	-	30	31
*USA, Hawaii: Chinese	-	-	<i>0.5</i>	-	0.8	<i>0.2</i>	-	8	8
*USA, Hawaii: Hawaiian	-	-	<i>0.5</i>	-	2.7	-	-	25	25
*USA, Hawaii: Filipino	-	-	<i>0.7</i>	-	0.6	<i>0.1</i>	-	14	15
*USA, Pacific Islands	-	-	<i>0.4</i>	-	0.4	-	-	6	6

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.